



CRNA GORA				
VLADA CRNE GORE				
26.08.2026				
Org. jed.	Redni broj	Vrijednost		
UP-1-037/26-131				

NVO MANS

Broj: 160754

Podgorica, 26.08.2026.

Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore [e]

Pisarnica MINISTARSTVO TURIZMA

Primljeno: 02-09-2026				
Org. jed.	Redni broj	Prilog	Vrijednost	
UP1-01-037/26-1032/1				

Predmet: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Poštovani,

Molimo Vas da nam na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama dostavite KOPIJU ugovora zaključenog sa organizatorom EXIT festivala.

Rješenje donešeno po ovom zahtjevu i KOPIJE traženih informacija možete dostaviti na adresu Dalmatinska ulica broj 188, 81000 Podgorica ili ih poslati na e-mail adresu spi@mans.co.me.

U slučaju da tražene informacije već posjedujete u elektronskoj formi, te da ne postoje dodatni troškovi njihovog skeniranja, možete ih dostaviti na e-mail adresu spi@mans.co.me.

Podnosilac zahtjeva:

Dejan Milovac

Zamjenik izvršnog direktora
NVO MANS



Ove informacije mogu biti tražene u okviru redovnih aktivnosti MANS-a ili po zahtjevu građana, novinara ili nevladinih organizacija kojima pružamo pomoć da dođu do podataka putem mobilne aplikacije „Pitajte institucije“.

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS

Dalmatinska 188, 81000 Podgorica, Crna Gora

Miljan Gogic

From: Miljan Gogic
Sent: Friday, September 4, 2026 10:17 AM
To: 'spi@mans.co.me'
Cc: Milena Tomic
Subject: SPI - MANS
Attachments: Ugovor.pdf

Poštovani,

Postupajući po Vašem zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 160754 od 26.08.2026. godine, a u skladu sa članom 34 stav 8 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list Crne Gore“, br. 160/25), u prilogu Vam dostavljamo traženu informaciju – kopiju ugovora zaključenog sa organizatorom EXIT festivala.

Molimo Vas da potvrdite prijem ovog e-maila.

S poštovanjem,



Miljan Gogić

Direkcija za pripremu predloga propisa iz oblasti turizma i vođenje upravnih postupaka

Ministarstvo turizma

Vlada Crne Gore

IV proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica, Crna Gora

☎ +382 20 446 290

✉ miljan.gogic@mt.gov.me  www.gov.me/mek

Broj: 05-010/26-354/4 UGOVOR

Latum: 22-04-2026 SARADNJI NA ORGANIZACIJI MEĐUNARODNIH LJETNIH
MUZIČKIH FESTIVALA U ULCINJU I BUDVI

zaključen u Podgorici, 16.04.2026. godine između:

MINISTARSTVA TURIZMA CRNE GORE, ul. IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica, Crna Gora, koje zastupa mr Simonida Kordić, ministar (u daljem tekstu: **Ministarstvo**)

MYEXIT ADVENTURE d.o.o., ul. Kisačka 5, Novi Sad, Republika Srbija, matični broj 20796138, PIB 107408901, koje zastupa Dunja Gladić, direktor (u daljem tekstu: **EXIT**)

PREAMBULA

Polazeći od činjenice da EXIT predstavlja jedan od najprepoznatljivijih festivalskih brendova u Evropi, sa višedecenijskim iskustvom u organizaciji velikih međunarodnih muzičkih događaja, te da je kroz svoja festivalska izdanja i međunarodne aktivnosti dokazao sposobnost privlačenja velike domaće i međunarodne publike, kao i generisanja značajnih ekonomskih i promotivnih efekata za destinacije domaćine;

Imajući u vidu da je EXIT festival višestruko međunarodno nagrađivan, uključujući i tri priznanja za najbolji veliki evropski festival, te da je „Sea Dance“ festival već nakon svog prvog izdanja osvojio evropsku festivalsku titulu u kategoriji festivala do 40.000 posjetilaca dnevno, čime je potvrđen njegov međunarodni kredibilitet i značaj za razvoj manifestacionog turizma u Crnoj Gori;

Imajući u vidu da je, prema javno objavljenim analizama i istraživanjima, EXIT festival do sada generisao ekonomski doprinos Srbiji od preko 300 miliona eura, kao i da njegov međunarodni domet obuhvata više od 80.000 jedinstvenih posjetilaca iz preko 100 država svijeta, što potvrđuje kapacitet EXIT platforme da privuče međunarodnu turističku tražnju i stvori značajne efekte na turističku privredu destinacije domaćina;

S obzirom na to da Crna Gora postaje domaćin EXIT festivala u 2026. godini, stvara se izuzetno rijetka tržišna prilika da Crna Gora kroz događaje na svom primorju privuče dio međunarodne publike, kao i da se „Sea Dance“ festival u Budvi vraća nakon trogodišnje pauze, uz očekivano pojačano interesovanje domaće i međunarodne javnosti;

Imajući u vidu da organizacija međunarodnog muzičkog događaja na Velikoj plaži u Ulcinju, kao i festivala „Sea Dance“ u Budvi predstavlja projekat od značaja za dodatno unapređenje turističke ponude Crne Gore, jačanje međunarodne promocije države, razvoj manifestacionog turizma, privlačenje visoko mobilne međunarodne publike, kao i stvaranje značajnih ekonomskih koristi za hotele, restorane, lokalni transport, trgovinu i niz drugih povezanih djelatnosti;

S obzirom na to da MYEXIT ADVENTURE nije privredno društvo u poteškoćama u skladu sa članom 2 tačka 18 Regulative Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. juna 2014. godine o proglašenju određenih kategorija pomoći usklađenih sa unutrašnjim tržištem u primjeni čl. 107 i 108 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, koja se u Crnoj Gori primjenjuje kao Prilog 1.1. Pravilnika o listi pravila državne pomoći („Službeni list Crne Gore“, br.034/26 od 12.03.2026. godine);

Polazeći od toga da ovakvi događaji, pored neposrednih turističkih i ekonomskih efekata, doprinose i razvoju kreativnih industrija, angažovanju mladih profesionalaca, privlačenju digitalnih nomada i kreatora sadržaja, kao i produženju turističke aktivnosti kroz razvoj savremenih i međunarodno relevantnih turističkih proizvoda;

Ugovorne strane saglasno konstatuju da postoji obostrani interes za saradnju na organizaciji međunarodnog muzičkog događaja na Velikoj plaži u Ulcinju, kao i festivala „Sea Dance“ u Budvi tokom 2026. godine, te sa tim ciljem pristupaju zaključenju ovog Ugovora kojim preciznije regulišu uslove međusobne saradnje, kao i pojedinačne obaveze ugovornih strana na realizaciji zajedničkog projekta, kako slijedi:

PREDMET UGOVORA

Član 1.

1.1 Ugovorne strane ovim Ugovorom regulišu međusobne odnose u pogledu pripreme i realizacije dva međunarodna ljetnja muzička događaja planirana u Crnoj Gori tokom 2026. godine pod zajedničkim radnim nazivom „EXIT 2 Montenegro“ i to:

1. međunarodnog muzičkog događaja na Velikoj plaži u Ulcinju; u periodu 6 -12. jul 2026. godine (6 - 9. jul uvodni program, 10-12. jul glavni program)
2. festivala „Sea Dance“ u Budvi; u periodu 23-30. avgust 2026. godine (23-27. avgust uvodni program, 28-30. avgust glavni program).

kao i pripreme i realizacije svih pratećih aktivnosti na teritoriji opština Ulcinj i Budva i šireg područja Crne Gore tokom perioda realizacije navedenih događaja (u daljem tekstu zajednički: Festivali).

PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2.

2.1 U cilju realizacije Festivala, EXIT se obavezuje da:

- obezbijedi korišćenje sopstvenog stručnog znanja i iskustva u organizaciji sličnih međunarodnih muzičkih manifestacija, uz učešće renomiranih stranih i regionalnih muzičkih izvođača;
- organizuje Festivale i koordinira sve aktivnosti na njihovoj realizaciji u skladu sa najvišim profesionalnim standardima muzičke industrije, što naročito podrazumijeva:
 1. osmišljavanje kreativnog koncepta Festivala;
 2. realizaciju selekcije i bukinga renomiranih stranih i regionalnih muzičkih izvođača najmanje u rangu izvođača koji su učestvovali na ranijim festivalima, a u skladu sa reputacijom Festivala;
 3. obezbjeđivanje zvučne tehnike, osvjetljenja i video tehnike neophodne za realizaciju programa na vrhunskom profesionalnom nivou;
 4. osmišljavanje i realizaciju marketinške kampanje Festivala, uključujući kreiranje profesionalnog medija plana, produkciju i emitovanje reklama, produkciju, štampanje i distribuciju plakata i flajera, produkciju i objavljivanje novinskih oglasa i sve druge aktivnosti u oblasti marketinga i promocije Festivala;

5. mjere za uspostavljanje i kontrolu bezbjednosti publike i izvođača tokom trajanja Festivala, što obuhvata i obavezu da angažuje profesionalnu službu obezbjeđenja i potrebna sredstva, uključujući i sve zakonom propisane obaveze organizatora manifestacije;
- u skladu sa pravilima o državnoj pomoći u kulturi obezbijedi najmanje 20% sopstvenih sredstava u odnosu na ukupna javna davanja opredijeljena ovim Ugovorom za realizaciju Festivala;
 - uključi u realizaciju Festivala svoje kontakte i upotrijebi stručno znanje u oblasti tehničke realizacije, sopstvena pozitivna iskustva i omogući korišćenje sopstvenog know-how;
 - stavi na raspolaganje sve svoje stručne i ljudske kapacitete, odnosno izvrši i sve druge neophodne radnje u cilju uspješne realizacije Festivala;
 - u saradnji sa Ministarstvom i Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore aktivno radi na promociji Crne Gore kao prepoznate turističke destinacije, posebno u domenu manifestacionog turizma, sa akcentom na jačanje turističkog brenda Crne Gore;
 - novčana sredstva iz člana 2.2. ovog Ugovora koristi namjenski i isključivo za operativne troškove, i to:
 - najam ili zakup nekretnina i mjesta događaja,
 - putne troškove, troškove smještaja i hospitalitija,
 - troškove materijala i robe direktno povezane sa Festivalima,
 - arhitektonsku strukturu za pozornice, infrastrukturu i izgradnju festivala,
 - zajam, zakup i amortizaciju alata, softvera i opreme, tehničku realizaciju i produkciju događaja,
 - troškove prava pristupa djelima zaštićenim autorskim pravom i drugom sadržaju zaštićenom povezanim pravima intelektualnog vlasništva,
 - troškove promocije i troškove koji su nastali kao direktna posljedica organizovanja Festivala, troškovi muzičkog i kulturnog programa, honorari učesnika u programu, marketing u zemlji i inostranstvu,
 - troškove osoblja koje radi za Festival, organizacione i operativne troškove, takse i dozvole,
 - troškove usluga savjetovanja i podrške koje pružaju spoljni savjetnici i pružaoci usluga, a koji nastaju kao direktna posljedica Festivala;
 - novčana sredstva iz člana 2.2. ovog Ugovora neće se koristiti za djelatnosti povezane sa izvozom u treće zemlje ili države članice EU, odnosno da mjere državne pomoći nijesu neposredno povezane sa izvezenim količinama, uspostavljanjem i radom distributivne mreže ili drugim tekućim troškovima povezanim sa izvoznom djelatnošću, kao i da mjere državne pomoći nijesu uslovljene time da se prednost daje upotrebi domaće robe u odnosu na uvezenu robu, te da MYEXIT ADVENTURE DOO NOVI SAD u vrijeme dodjele mjera državne pomoći nije privredno društvo u poteškoćama, kao i da ne postoji aktivni nalog za povraćaj nezakonite i ili neusklađene državne pomoći dodijeljene ovom privrednom društvu;
 - u roku od 60 dana od završetka posljednjeg događaja dostavi Ministarstvu cjelokupan finansijski, programski i marketinški izvještaj o realizaciji Festivala.

2.2 U cilju realizacije Festivala, Ministarstvo se obavezuje da:

- po potpisivanju ovog Ugovora, bez odlaganja preduzme sve interne administrativne radnje neophodne za pravovremenu realizaciju plaćanja u skladu sa članom 2.3 ovog Ugovora;
- u skladu sa ovim Ugovorom obezbijedi i isplati EXIT-u novčana sredstva u ukupnom iznosu od **1.500.000,00 eura** (slovima: **jedan milion i pet stotina hiljada eura**), odnosno po 750.000,00 eura (sedam stotina pedeset hiljada eura) za svaki pojedinačni Festival, što predstavlja do 80% učešća javnih sredstava, u cilju pokrivanja dijela troškova pripremnih aktivnosti i realizacije Festivala, u skladu sa dinamikom isplate utvrđenom u članu 2.3 ovog Ugovora;
- u duhu dobre poslovne saradnje između ugovornih strana i sa ciljem da zajednički projekat postigne što veći uspjeh, učini maksimalne napore u pronalaženju i drugih relevantnih javnih i privatnih partnera, posebno u domenu smještaja, prevoza, turističkih usluga i promocije, koji mogu kroz obezbjeđivanje materijalnih sredstava, opreme, usluga i drugih resursa doprinijeti što kvalitetnijoj organizaciji Festivala;
- kroz kanale marketinga i komunikacija Ministarstva i Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, kao i EXIT-a, a kroz pozive turistima da prisustvuju Festivalima, aktivno učestvuje u promociji Crne Gore kao turističke destinacije;
- izvrši i sve druge neophodne radnje iz svoje nadležnosti, a u cilju što uspješnije realizacije Festivala.

2.3 Novčana sredstva iz člana 2.2 ovog Ugovora u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 eura, odnosno po 750.000,00 eura za svaki pojedinačni Festival, biće isplaćena EXIT-u u pet jednakih rata u iznosu od po 300.000,00 eura, nakon odobrenja od strane Agencije za zaštitu konkurencije, prema sljedećoj vremenskoj dinamici:

- prva rata: po zaključenju ovog Ugovora;
- druga rata: 10. maja 2026. godine;
- treća rata: 10. juna 2026. godine;
- četvrta rata: 10. jula 2026. godine;
- peta rata po dostavljanju finalnog izvještaja iz člana 2.1 stav 1 alineja 9 ovog Ugovora.

Isplata svake pojedinačne rate vršiće se po dostavljanju mjesečnog izvještaja EXITA-a Ministarstvu o realizaciji Festivala za prethodni mjesec.

Svaka rata se isplaćuje pod uslovom da EXIT nije u docnji sa izvršenjem preuzetih obaveza iz ovog Ugovora, te da Ministarstvu nije upućeno pisano obavještenje o jednostranom raskidu u skladu sa članom 4.3 ovog Ugovora.

POVJERLJIVOST

Član 3.

3.1 Ugovorne strane su saglasne da se tokom važenja ovog Ugovora sve informacije, podaci i poslovni kontakti koje između sebe razmijene smatraju povjerljivim i čuvaju kao poslovna tajna.

3.2 Ugovorne strane neće materijale, podatke, dokumentaciju, informacije i slično, koje dobiju od druge strane, koristiti u svrhe izvan onih utvrđenih ovim Ugovorom i istovremeno ih ne smiju u bilo kom obliku otkrivati ili stavljati na raspolaganje trećim licima, odnosno njima upravljati na način koji bi ugrozio interese druge strane.

3.3 Ugovorna strana koja otkrije poslovnu tajnu trećem licu ili na bilo koji način postupi suprotno obavezama propisanim ovim članom, biće odgovorna drugoj strani za time prouzrokovanu štetu.

VAŽENJE UGOVORA I MOGUĆNOST RASKIDA

Član 4.

4.1 Ovaj Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme, radi realizacije međunarodnog muzičkog događaja u Ulcinju, kao i festivala „Sea Dance“ u Budvi tokom 2026. godine i stupa na snagu danom njegovog potpisivanja.

4.2 Ugovorne strane mogu raskinuti ovaj Ugovor sporazumno, bilo kada, pod uslovom da prethodno utvrde međusobni završni finansijski bilans, odnosno da nemaju bilo kakvih međusobnih neizmirenih potraživanja.

4.3 U slučaju nepoštovanja odredbi Ugovora, svaka od ugovornih strana može svojim pisanim obavještenjem ovaj Ugovor i jednostrano raskinuti prije isteka perioda važenja, uz otkazni rok od 30 dana od dana dostave pisanog obavještenja. Za vrijeme otkaznog roka strane su dužne da savjesno realizuju sve započete aktivnosti. Obavještenju o raskidu mora prethoditi pismena opomena upućena strani koja krši Ugovor, uz ostavljanje roka od najviše 15 dana da učinjenju povredu u cjelosti ukloni.

4.4 Kršenje obaveza propisanih ovim Ugovorom podrazumijeva obavezu strane koja ga krši da u cjelosti nadoknadi drugoj oštećenoj strani sve uložene resurse, troškove i isplate koje je ova snosila u vezi sa realizacijom Festivala, po bilo kom osnovu, kao i da nadoknadi time prouzrokovanu štetu.

4.5 U slučaju nastupanja okolnosti više sile, zabrane ili ograničenja od strane nadležnih organa, bezbjednosnih razloga, elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih okolnosti koje objektivno onemogućavaju održavanje jednog ili više Festivala, Ministarstvo zadržava pravo da obustavi sva plaćanja koja su u toku i/ili zatraži povraćaj prethodno uplaćenih sredstava, u cijelosti ili srazmjerno nerealizovanom dijelu aktivnosti, osim u dijelu sredstava koja su do tog trenutka opravdano i dokumentovano utrošena na pripremne aktivnosti u vezi sa Festivalima.

KLAUZULA O MIROVANJU

Član 5.

5.1 Sredstva iz člana 2.2. ovog Ugovora mogu se dodijeliti tek nakon odobrenja Agencije za zaštitu konkurencije.

5.2. Ugovorne strane su saglasne da Ministarstvo ne snosi nikakvu materijalnu ili nematerijalnu odgovornost prema EXIT-u na osnovu ovog Ugovora, u slučaju da Agencija iz stava 1 ovog člana ne da pozitivno mišljenje ili odobrenje za isplatu sredstava iz člana 2.2. Ugovora ili ukoliko Agencija donese rješenje o obustavi dalje dodjele državne pomoći.

NAČELO KUMULACIJE DRŽAVNE POMOĆI

Član 6.

6.1 Sva sredstva, dobijena iz različitih izvora finansiranja, u cilju organizovanja Festivala, će se kumulirati, tako da u ukupnom iznosu ne pređu intenzitet od 80% opravdanih troškova.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7.

7.1 Izmjene i dopune ovog Ugovora vrše se uz pisanu saglasnost ugovornih strana, zaključenjem odgovarajućih aneksa.

7.2 Ugovorne strane se obavezuju da prilikom ostvarivanja prava i obaveza predviđenih ovim Ugovorom postupaju savjesno i sa pažnjom dobrog privrednika, uz čuvanje ugleda i uvažavanje interesa druge strane.

Član 8.

8.1 Ugovorne strane će realizovati ovaj Ugovor uz primjenu prava Crne Gore kao mjerodavnog za poslovni odnos. Polazeći od sjedišta ugovornih strana, koja se nalaze na teritoriji različitih država, u slučaju bilo kakvog spora, strane ugovaraju nadležnost suda u Podgorici.

8.2 Ovaj Ugovor je sastavljen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

ZA MINISTARSTVO TURIZMA CRNE GORE
ministar

Mr Simonida Kordić



ZA MYEXIT ADVENTURE d.o.o.
direktor

Dunja Gladić

